

5.313
 8/5
 Calendar and other data
 time reckoning from - 1 JUN 1939
 Matepe 313 (tribe)
 PP 1-3
 typed m/19/39
 0-16
 e e e 1/3
 I. K. mpe.
 back for number of pay
 26/8/39
 K34/5
 du f 20/5/45 1/2 pp. 6/6.

May
 Kgoedi mopitlo: Magareng a Kgoedi ye go tloga
 lejatji 20 go tshela go la 26. Ba lebelela
 go dula ga naka. Naka ke naledi e Ma
 thokoa Boroa mo le ratadimeng. Ke naledi
 e tagang go feta tje ding tje ling tcheng le
 lona. E taga jvale ka ea meso le ea
 phirimana tje kopetjane, ea meso lona e
 bitjwa mphatlalatlane. Naledi ena naka
 ma jx tjing a o ke shetjing tje a boletje
 ea lebelela. Me mohlale di lang e tuka ka
 kgabo e kgolo e re ke mollo, e bonoa e sa le
 ka meso ka lehautoana. Ea e bonang
 pele oa e goelela a re naka oel! Ke mohlale
 o sa go e bega moshate. E hlotometjise kudu
 ka goba ke ka lona jo tsewang gore
 ngoaga ke o mo pang. Dingaka di tlogela
 mokenq go hlatswa dihlaho. Ge ngaka e
 fihla e chollela ditlhako ka meteceng, ea
 di taboga ea tshelala ka moshe, ge e boea
 ea di tshela ea tjama e di reta e ea gae.
 Ge di boile ka moka, di tla go begela
 kgoshi nasa ditlhako, tja kgopela kgoshi
 go re go thekgoe ngoaga. Banna
 ba botja kgoshi go re go rongoe mashe
 boro go tuma ditshokgola go kgae difate
 tlhakola gune. (Malehoa - phefo July) Ka lona go
 tshoa mogwang ge ba feditje go bura mashe-
 mong. Kgoshi e napa dingaka go tla go
 laola mogwang. Kgomo dia tja tja ea
 mokatong. Ge ba boea mokatong masogana
 le methepa ba tlhoa ba bina kosha. Ba re:
 ja oele-le oele. Mamashele kgotlho pulana
 la ga mokotlo; boro go sa u nanare o tla

Ba hoetja ba eja! Thelele-fiso o tlile mohlanka
 oa go ja kudu, o tla ja eng, Mashishi a se^{na}
 cheno. Maboache o tlile Kgatontonana tje.
 Mamatwa a malau kgope se tja lenoka,
 mpara ea shetjego. Madipa shala ga botse mabele
 a mogoka, na re rea go ja Choeu Choeu.
 Segoe se atama naga le ga Matlala se
 se gona ga gona mo se se go gona, le bo-
 tjehe moono le Mamathula le re: Batho le
 ba tlogetje kae? Mamathula a re re ba
 tlogetje Maposhane ba bolaoa? Se ba rialo
 Masogana a bina a kgoketse mekgoro
 maotong, methupa eona e hlakela! Ka
 moso go le choa mogang. So tlelela ditgo-
 mo dia go ja ho mahlaka a St Mabele
 mashemong. Ea ka feshang pele mogang o
 laolwa, o lefishwa jgomo ke kgoshi. So tloga
 ho ka kgodi ea Mopillo oa naka go fi-
 hla ka Madhwa-phiso ke mariga. Tlomo
 se thoma ka kgodi ea Phuputugust-
 Matjema a a rerwa ka Morenare. oa pelo
 tja ba limi le ba disha ba ditgomo le-
 tjema lea laolwa September, letjema ge letje
 oa kgoshi e bitja banna le ditgaka go tla
 go laola letjema. Ba re go laola ba re go
 ise go lahla thotgola, e lahloa ke mang
 le mang lo ditlhako di ka mo nchang. Le
 ditlhako di re go thajoe ditlhaka di thajoa
 pele go tse go joalwa ge go se joalo basadi
 ba ea go lema ge peru e laotjoe. Ditlhaka
 di thajoa chemong ea kgoshi.
 October kgodi ea ngo Nge Nguetji a mogale
 November. Dibatsela. ka eona go tsonga phalana

Lehlabula

December: Molotjana ka eona go tlogoa
lehlabula ka mokgwa oo: Masogana le methupa
ba neha dikgomo e se boshogo dia moka tong;
ditsoetji di tlogela mabotlana, me ba tjela
ba shiana natjo. Ge ba fihla gae ba hoetja
banna le basadi ba ba hlalletje, Ea shiang
ba bang oa retoa. Ea ba majwala a tthotliloe
kgomo ea hlajoa, go gangoa dikgomo. Ma-
sogana le methupa ba hloa ka bina
kisha ba eja nama le lebese. Banna bo-
na ba enoa joala. Kgale masogana a be
a sa noe joala. E hloa e le moteteo mozdo
Mantjiboa basadi ge ba etjwa. Mashemong
ba tla le lerotse la go loma, lea segoa me.
ba loma ka go hlatlamana, Go thoma ka
kgoshi go fihla go f monyenneyana ga go-
na la ka lomang ngwaga pele ga kgoshi
ea gage. Ke ka mokgwa oo go beng go bonala
bkgoshi jwa basotho. Ea beng a ka loma
pele ga kgoshi o lefisoa phoso. Ge go lomiloe
lehlabula lea leoa.

February Legojwe. ka nra le modula mabele a
troala, (March) Mahlohofoho (April)
Ke kgodi ea senakane. (April) Seroto nthole
Ke motopo oa senakane, senakane ke naledi e
etellang naka pele. Lebaka leo le bitjwa serutho-
na. Na ka ke eona e kgoolang ngwaga ea
ba ea o thoma

Bangalape ba mproditjeng ba dumellana
joalo dikgoding le mabakeng a ngwaga
go tee le meshomo ea oona. Jafta Tema le
Solomon leputse
end s 313
Ignk. Kipe